

Univerzitet Crne Gore – Mašinski fakultet

Broj : 28011

Datum: 14.02.2020. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), i Pravila o nabavkama male vrijednosti Univerziteta Crne Gore, br. 02-346/3 od 26.12.2018. godine, Univerzitet Crne Gore – Mašinski fakultet dostavlja

ZAHTEJ ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Univerzitet Crne Gore – Mašinski fakultet	Lice/a za davanje informacija: mr Ranko Rakočević Tel . 067 611 195
Adresa: Cetinjska br. 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02016702
Telefon: 020 245 003	Faks:
E-mail adresa: ranko@ucg.ac.me	Internet stranica (web): www.ucg.ac.me

II Predmet nabavke:

- ☐ robe
☐ usluge
☒ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka Investiciono održavanje građevinskih objekata
 CPV
 45261420-4 Radovi na hidroizolaciji 45432100-5 Radovi na postavljanju podova i podnih obloga 45223200-8 Radovi na konstrukcijama

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 25.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMIER RADOVA

R. B.	Opis predmeta nabavke,	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
	DEMONTAŽNI RADOVI			
1		Skidanje-demontaza itison poda iz prostorije buduće laboratorije za energetska efikasnost, sa iznošenjem i odvozom na deponiju.	m2	61.42
2		Demontaža metalnih garderobera u pristupnom holu. Obračun je po kompletu (dubina jednog segmenta 50cm, 10 komada u cjelini), izdignuti od poda, sa odlaganjem na mjesto koje odredi investitor ili odvozom na deponiju daljine do 5km. dim.340x220	komple t	2
3		Demontaža stakla iz dvokrilnih ulaznih vrata prema hodniku I sali. Obračun je po kom, sa odlaganjem na mjesto koje odredi investitor. dim.90x180	kom	4
4		Demontaža montažnih raster 60x60 ploča spuštenog plafona . Obračun je po m2, sve komplet, zajedno sa odvozom štuta na deponiju.	m2	61.42
5		Demontaža dvokrilnog prozora sa fiksnim nadsvijetlom. Obračun je po kom, sa odlaganjem na mjesto koje odredi investitor ili odvozom na deponiju daljine do 5km. dim.2.20x2,25 (sala za energetska efikasnost) dim.2.04x2,38 (laboratorija za energetiku)	kom. kom.	1.00 1.00
6		Demontaža kose staklene stijene od kopilit stakla na laboratoriji za energetiku. Obračun je po kom, sa iznošenjem i odvozom štuta na deponiju. dim.6,93x1,65	kom	1
7		Demontaža obloge oluka od ravnih gipsanih ploča na metalnoj podkonstrukciji . Obračun je po m2, sa iznošenjem i transportom materijala na deponiju, sve komplet. $4,00 \times (0,30 \times 2 + 0,21) =$	m2	3.24
8		Demontaža vertikalne gusane olučne cijevi sa svim fasonskim djelovima i obujmicama radi izmještanja. Cijev se siječe ispod ploče na udaljenosti potrebnoj da se montira budući ulivni kazan, iz kog će se skretati oluk $\varnothing 110$, da bi se olučna cijev izmjestila izvan objekta.	m1	9.8

		Obračun je po m1, zajedno sa odvozom šuta na deponiju.		
9		Demontaža umivaonika , zajedno sa baterijom i nadgradnim cijevima. Obračun je po kom sa odvozom na deponiju.	kom	1
10		Demontaža drvenih jednokrilih vrata na sali za energetske efikasnost. Obračun je po kom, sa odvozom na deponiju. dim.85/205	kom	1
11		Demontaža dvokrilih zastakljenih vrata na laboratoriji za energetiku. Obračun je po kom, sa iznošenjem i odvozom na deponiju (ili odlaganja na mjesto koje odredi Investitor). dim. 1,97x2,05	kom	1
	ELEKTROINSTALACIJE			
1		Demontaža, u prostorijama koje se rekonstruišu, postojećih svetiljki, utičnica i prekidača i njihova predaja investitoru.	paušal	1
2		Dogradnja u postojećoj glavnoj razvodnoj tabli GRT sljedeće opreme - automatski prekidač iC60N 32A, 1P, C karakteristika, 230V~ (Schneider Electric)	kom	3
3		Isporučka i ugradnja u zidu plastične razvodne table RT sa providnim vratima. U tabli ugraditi sljedeće elemente: - automatski prekidač iC60N 10A, 1P, B karakteristika, 230V~ (Schneider Electric) - automatski prekidač iC60N 16A, 1P, B karakteristika, 230V~ (Schneider Electric)	kom kom	1 14
4		Isporučka i polaganje od postojeće glavne razvodne table GRT do table RT, kabla N2XH 5x6 mm ² . Kabal se polaže dijelom u plastičnim kanalicama po zidu od opeke, a dijelom u fleksibilnim crijevima prilikom polaganja kroz gips-kartonske zidove. Prosječna dužina po priključku je 30 m. Cijenom obuhvatiti i povezivanje na oba kraja.	kom	1

5	Isporuka i ugradnja provodnika N2XH 3 x 1,5 mm ² , za napajanje rasvjetnih tijela. Prosječna dužina po jednom priključku je 6 m.	kom	12
6	Isporuka i ugradnja provodnika N2XH 3 x 2,5 mm ² , za napajanje monofaznih utičnica. Prosječna dužina po jednom priključku je 10 m.	kom	17
7	Isporuka i ugradnja pod malter ili u gips kartonskom zidu monofazne šuko priključnice modularnog tipa (UNICA - Schneider Electric). Cijenom obuhvatiti doznu (dva modula), materijal za učvršćivanje, masku i jednu dvopolnu priključnicu sa kontaktom za uzemljenje 16A/250V~.	kom	6
8	Isporuka i ugradnja pod malter ili u gips kartonskom zidu monofazne šuko priključnice modularnog tipa (UNICA - Schneider Electric). Cijenom obuhvatiti doznu (četiri modula), materijal za učvršćivanje, masku i dvije dvopolne priključnice sa kontaktom za uzemljenje 16A/250V~.	kom	2
9	Nabavka, isporuka i ugradnja u betonskom podu podne kutije, slične tipu OptiLine 45, Schneider Electric. Kutija je za 12 modula. U kutiji ugraditi četiri dvopolne priključnice sa kontaktom za uzemljenje 16A/250V~ , dok se 4 modula ostavljaju slobodna za postavljanje opreme obrađene u projektu slabe struje. Poklopac kutije treba da ima mogućnost da se na njemu ugradi materijal kojim je prekriven pod.	KOM	9
10	Isporuka i ugradnja antipanic svjetiljki, sa autonomijom rada od 1h, IP 42, LED, tip Luxa standard, proizvođača Schneider Electric.	kom	1
11	Isporučiti i na sijalična mjesta ugraditi ugradne LED svjetiljke, kućišta izrađenog od čeličnog lima, okvira bijele boje i reflektorom od bijelog aluminijuma, sa simetričnom optikom za smanjenje blještanja, tip OFFICE LB LED 600x600 recessed ED 47000lm/840 SLB white, proizvođača LUG ili ekvivalentna. Svjetiljka je snage 39W, CRI80, 4700lm, 4000K, UGR<17, u zaštiti IP20. Dimenzije svjetiljke 600 x 600 mm. Radni vijek svjetiljke je 50.000h L80/B10.	kom	12
12	Isporuka i ugradnja u zid prekidača modularnog tipa (UNICA - Schneider Electric). Cijenom obuhvatiti doznu (tri modula), materijal za učvršćivanje, masku tri modula i tri sklopke jednopolne 10AX/250V~	kom	1

13		Isporuca i montaža flekisibilnih crijeva ("bužir") fi 13.5 mm	m	200
14		Isporuca i montaža flekisibilnih crijeva ("bužir") fi 16 mm	m	10
15		Isporuca i montaža plastične kanalice 25x25 mm kroz koju se polaže kabal. Kanalice se na zid/plafon učvršćuje vijcima.	m	20
	RADOVI RUŠENJA			
1		Rušenje pregradnih zidova od fasadne opeke , unutar laboratorije za energetska efikasnost, na mjestu metalnih kasetara. Obračun je po m2, sa odvozom šuta na deponiju. 2,20x3,65=	m2	8.03
2		Rušenje-skidanje obloge od keramičkih pločica sa podlogom, kod umivaonika. Obračun je po m2, sa iznošenjem i odvozom šuta na deponiju. 1,20x0,80=	m2	0.96
	ZIDARSKI RADOVI	U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi , zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 1. Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebne radove. 2. Gradilišni transport		
1		Zidanje pregradnog zida na mjestu metalnih garderobera opekama, d=12 cm. u cementnom malteru R 1:3. Zidanje izvesti stručno i kvalitetno sa ravnom površinom i prema dimenzijama iz glavnog projekta. Obračun po m2 gotovog zida. Raditi u svemu prema uputstvu proizvođača. 3,65x2,20=	m2	8.03
2		Malterisanje unutrašnjih zidnih površina (djelovi sa opekama-zid prema holu) produžnim malterom razmjere 1:3:9 d=2cm I sloj i krečnim malterom razmjere 1:3 d=0.5 II sloj. Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim špricanjem zidnih površina rijetkim cementnim mlijekom. Za malterisanje koristiti oštri riječni pijesak. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja sa oštrim ivicama. Obračun po m2.	m2	2.04

		$2 \times 3,65 \times 2,20 + 9,45 \times 0,90 + 1,20 \times 0,80 =$		
3		Malterisanje unutrašnjih zidnih površina na mjestu skinute keramike produžnim malterom razmjere 1:3:9 d=2cm I sloj. Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim špricanjem zidnih površina rijetkim cementnim mlijekom. Za malterisanje koristiti oštri riječni pijesak. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja sa oštrim ivicama. Obračun po m2. $1,20 \times (1,10 + 0,60) =$	m2	2.04
4		Obrada špaletni na mjestu demontiranih otvora produžnim malterom razmjere 1:3:9 d=2cm I sloj i krečnim malterom razmjere 1:3 d=0.5 II sloj. Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim špricanjem zidnih površina rijetkim cementnim mlijekom. Za malterisanje koristiti oštri riječni pijesak. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja sa oštrim ivicama. Obračun po m2. $0,50 \times (2 \times 2,04 + 2 \times 2,38 + 2 \times 6,93 + 2 \times 1,65 + 2 \times 2,05 + 0,90 + 2 \times 1,97 + 2 \times 2,20) =$	m2	19.67
5		Malterisanje unutrašnjih zidnih površina - parapeta ispod otvora koji se mijenjaju produžnim malterom razmjere 1:3:9 d=2cm I sloj i krečnim malterom razmjere 1:3 d=0.5 II sloj, sa prethodnim struganjem postojeće podloge. Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim špricanjem zidnih površina rijetkim cementnim mlijekom. Za malterisanje koristiti oštri riječni pijesak. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja sa oštrim ivicama. Obračun po m2. $1,17 \times 2,20 + 1,19 \times 2,04 =$	m2	5.00
	IZOLATERSKI RADOVI	Izvođač je u obavezi da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisom pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XV.YUS.U.M3 i tehničkim propisima. U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 1. Obilježavanje, snimanje, i prenošenje mjera za potrebe radova. 2. Izrada, montaža i demontaža skele. 3. Gradilišni transport.		

1		Izrada hidroizolacije zida na mjestu umivaonika do visine 1,40m sa dva premaza dvokomponentnom visukoelastičnom cementno vezanom vodonepropusnom masom, sa predhodnom penetracijom prajmerom. Raditi u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova i prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2. 1,40x1,20=	m2	1.68
2		Nabavka i ugradnja hidroizolacije na mjestu prodora vertikalnog olučnog otvora kroz fasadu, i na mjestu postorječeg otvora koji se zatvara od tri premaza dvokomponentnom visukoelastičnom cementno vezanom vodonepropusnom masom (tipa Hidrostop Elastik ili Sika Top seal 107 ili ekvivalentno), sa predhodnom penetracijom fimizolom na betonskim djelovima(atike). Ugrađivanje u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun je po m2.	pausal	1.00
	ELOKSIRAN A BRAVARIJA			
1		Nabavka i ugradnja dvokrilnih vrata na laboratoriji za energetiku. Rade se od eloksirane bravarije u boji S0 (kao na postojećoj bravariji). (u svemu prema postojećoj), oštih ivica, sistem tipa Feal MILL 45. Vratna krila su u zastakljena termopan staklom 4+12+4mm, jedno staklo <i>mutno</i>. Okovi prilagođeni aluminijskom profilu, krilo vrata opremljeno standardnom kvakom sa bravom, Stublina ili ekvivalent. Vrednovani indeks zvučne izolacije $R_w=34$ dB. dim. 200/205	kom	1
2		Nabavka i ugradnja jednokrilih vrata. Vrata se rade od eloksirane bravarije u boji S0 (u svemu prema postojećoj), oštih ivica, sistem tipa Feal MILL 45. Vratno krilo zastakljeno termopan staklom 4+12+4mm, jedno staklo <i>mutno</i>. Okovi prilagođeni aluminijskom profilu, krilo vrata opremljeno standardnom kvakom sa bravom, Stublina ili ekvivalent. Vrednovani indeks zvučne izolacije $R_w=34$ dB. dim.90/205	kom	1
3		Nabavka i ugradnja dvokrilnog okretno-nagibnog prozora u sa fiksnim nadsvijetlom, oštih ivica, u sistemu FEAL TERMO 65. Dubina okvira 65 mm, visina okvira 71,5mm, dubina krila 73 mm, visina krila 68,5mm, mjera preklopa 8mm, širina poliamidne trake 22 mm. Okvir krila je sa termomostom, zastakljenje termopan staklo float 6/12/4 punjeno argonom 90%. Raditi u svemu prema postojećoj bravariji-Boja aluminijskih profila je eloksaža S0. Precizne mjere uzeti na licu mjesta. Štok se čeličnim ankerima fiksira za bočne zidove preko stiropora d=5cm. Okovi i brave prilagodjeni namjeni, aluminijskom profilu,	kom	1

		Stublina ili ekvivalent. Vrednovani indeks zvučne izolacije $R_w=38$ dB. dim.210/155+65		
4		Nabavka i ugradnja dvokrilnog okretno-nagibnog prozora u sa fiksnim nadsvijetlom, ostrih ivica, u sistemu FEAL TERMO 65. Dubina okvira 65 mm, visina okvira 71,5mm, mjera preklopa 8mm, širina poliamidne trake 22 mm. Okvir krila je sa termomostom, zastakljenje termopan staklo float 6/14/4 punjeno argonom 90%. Raditi u svemu prema postojećoj bravariji-Boja aluminijskih profila je eloksaža S0. Precizne mjere uzeti na licu mjesta.Štok se čeličnim ankerima fiksira za bočne zidove preko stiropora d=5cm. Okovi i brave prilagodjeni namjeni, aluminijskom profilu, Stublina ili ekvivalent. Vrednovani indeks zvučne izolacije $R_w=38$ dB. dim.194/160+73	kom	1
5		Nabavka i ugradnja fiksne staklene stijene sa 6 polja, ostrih ivica, u sistemu standardne fasade FEAL 50 FK. Okvir krila je sa termomostom, zastakljenje kaljeno float 6/18/4.4.2 pampleks. <i>mlijecni</i>. Raditi u svemu prema postojećoj bravariji-Boja aluminijskih profila je eloksaža S0. Precizne mjere uzeti na licu mjesta. Štok se čeličnim ankerima fiksira za bočne zidove preko stiropora d=5cm. Okovi i brave prilagodjeni namjeni, aluminijskom profilu, Stublina ili ekvivalent. Vrednovani indeks zvučne izolacije $R_w=38$ dB. dim. 6,83x1,60	kom	1
6		Izrada i ugradnja solbanka uz prozorske otvore od eloksirane bravarje rš 26cm. $2,20+2,04+6,93=$	m1	11.17
7		Nabavka i ugradnja paketa -mlijecno +obicno staklo za zamjenu postojećeg stakla u dvokrilnim ulaznim vratima u laboratoriju za energetska efikasnost i hodnik prema laboratoriji za energetiku. Precizne mjere uzeti na licu mjesta. Obračun je po kom. dim. stakla ~90x180	kom.	4
	MONTAŽNI RADOVI			
1		Nabavka i montaža visokoakustičnog spušenog plafona debljine 19 mm tipa AMF Thermatex Alpha ili ekvivalentno, sistem C, od mineralnih ploča presvučenih apsorpcionim voalom u bijeloj boji.Plafonske ploče ravnih ivica polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm. Ploče imaju klasu apsorpcije A ($\alpha_w = 0,95$) prema EN ISO		

		11654, otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Potreban atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Plafon treba da zadovoljava higijensku ISO klasu 4. Refleksija svjetlosti oko 88%. Plafon treba da posjeduje sertifikat niskoemisionih materijala Blue Angel. Ugradnja je u svemu prema uputstvu proizvođača. dimenzije ploča 60x120cm, 45kom dimenzije ploča 60x60cm, 75 kom	m2 m2	32.40 27.00
2		Nabavka i montaža pregradnog zida sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih profila 75 mm tipa Knauf CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195). Zid je nenosiv. Visina zida 2,20m (osni razmak CW profila 62,50 cm). horizontala 1,10m. Ukupna debljina zida 120 mm, obostrano dvostruko obložen VLAGOOTPORNIM GK- pločama debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu K2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Zvučna zaštita R_w 53 dB. (R_w = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih djelova) . Ispuna spojeva: Uniflott sa upotrebom papirne bandaž trake. Otpornost na požar: EI 90. Samonosiva izolacija debljine 50 mm(staklena vuna tipa Knauf Insulation DECIBEL). Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit - zaptivni kit. Napomena: konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu. Obračun po m2. $0,60 \times (2,20 + 1,10) =$	m2	1.98
	KERAMIČA RSKI RADOVI			
1		Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase, d=0,7cm, na dijelu kod umivaonika, koje se ugrađuju u ljepilu (P1.7). Pločice se postavljaju po sistemu fuga na fugu, sa fugovanjem toniranom vodootpornom fugen masom.Pločice po izboru projektanta. Obračun po m2. $1,20 \times (1,10 + 0,60) =$	m2	2.04
	MOLERSKI RADOVI			
1		Obrada zidnih površina novih prostorija vodoperivim premazom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina masom za gletovanje. Obračun po m2. $3,21 \times (34,24 + 52,72) =$	m2	279.14

2		Obrada oštećenih površina na mjestu demontiranja fasadnih otvora vodoperivim premazom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina masom za gletovanje. Pretpostavka je da je 50% oštećene površine za gletovanje. Obračun po m2. $0,40 \times (6,93 \times 2 + 1,65 \times 2 + 2,38 \times 2 + 2,04 \times 2 + 2,20 \times 2 + 2,25 \times 2) =$	m2	13.96
3		Obrada oštećenih površina na mjestu demontiranja metalnih garderobera u holu ispred laboratorije "enterijer" premazom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina "gletofix" masom. Pretpostavka je da je 50% oštećene površine za gletovanje. Obračun po m2. $2,40 \times 0,25 \times 4 + 3,64 \times 0,20 \times 2 =$	m2	3.856
	OSTALI RADOVI			
1		Nabavka i ugradnja klupe i amfietatarske stolice tipa Gate(1x4 mjesta) sa drvenim sjedištem i naslonom, višeslojno presovano bukovo drvo. Stolice su bez rukonaslona, sa sjedištem koje se podiže. Konstrukcija se fiksira za pod, metalna, plasticirana sivo. Svi redovi su u istom nivou. Klupa fiksirana za prethodni red sjedala.		
		prvi red-klupa za 4 mjesta	kom	2.00
		srednja dva reda po 4 stolice*stolice i klupa za sledeci red)	kom	6.00
		zadnji red 4 mjesta (sjedala bez stola)	kom	2.00

Garancija kvaliteta:

- Garancija na ugrađeni materijal 24 mjeseca.
- Garancija na izvedene radove 36 mjeseci

VI Način plaćanja

Način plaćanja je: Virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

U roku od 90 dana od potpisivanja ugovora, o nabavci male vrijednosti.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☒ najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 09 do 12 sati, zaključno sa danom 26.02.2020. godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

☒ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Cetinjska br. 2.zgrada Tehničkih fakulteta IV sprat
Mašinski fakultet arhiva

- ☒ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Cetinjska br. 2. zgrada Tehničkih fakulteta IV sprat
Mašinski fakultet arhiva
☐ elektronskim putem na e-mail adresu.....

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 15 dana od dana dostavljanja ponuda.

XI Druge informacije

Ponuđač je dužan dostaviti:

-Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih usluga (dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača); .

-Licenca projektanta i izvođača radova- privredno društvo za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta .

- Izjava ponuđača da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću u cjelosti ispunjavaju uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG.

- Popunjene obrasce koje priprema ponuđač.

-Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, u skladu sa članom 13 Zakona o javnim nabavkama.

- U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

-Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

- Ponuda mora biti sačinjena u skladu sa članom 76 Zakona o javnim nabavkama.

-Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti.

-Ponude primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

-Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja zadovoljava, sve uslove navedene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.

-Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti a ukoliko je predmet nabavke male vrijednosti određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

-Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj na prednjoj strani mora biti tekst „ **ponuda-ne otvaraj**”, naziv i broj zahtjeva za nabavke male vrijednosti, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

-Zahtjev za dostavljanje ponuda za predmetnu nabavku male vrijednosti, Naručilac će dostaviti ponuđačima putem e-mail-a, pri čemu je Zahtjev objavljen i na internet adresi Naručioca.

Službenik za javne nabavke
Mr. Ranko Rakočević



Ovlašćeno lice naručioca
Dekan Prof. Dr Igor Vušanović s.r.

